

Go sololetswe eng mo Malokong?



Go tloga ka la 1 Ferikgong 2024, **wena le motlhokomelwa mongwe le mongwe wa gago le tshwanetse go tlhopho GP** go gokaganya tlhokomelo ya lona. Fa e le gore o dula mo lefelong lengwe mme o dira kwa go le lengwe, o ka tlhopho di-GP tse pedi (2). O ka fetola GP e o e tlhophileng mo dikgweding dingwe le dingwe tse thataro.



Go direga eng fa Maloko le baamogeladitshiamelo ba bone ba sa tlhophe Dingaka tse di Alafang Malwetse Otlhe ka Kakaretso?

SAMWUMED e tlaa duelela ditleleimi di le (2) fela tse di romelwang ke GP e o sa e tlhophang ka ngwaga wa ditshiamelo. Maloko a a tswelelang ka boithatelo jwa go bona GP e a sa e tlhophang a tlaa tshwanela go duelela ditleleimi tseno fa tekanyetso eno e fedile.



Mathhababotlhale a le 5 a go thibela dituelotlaleletso

1. Tlhopho GP ya gago, re ka rata gore e nne e e mo Netewekeng ya di-GP tsa SAMWUMED.
2. Rotloetsa GP ya gago go nna karolo ya Neteweke ya di-GP tsa SAMWUMED.
3. Fa GP e o e tlhophileng e go romela kwa go Mankge, mo kope lekwalo la thomelo le nomoro ya tellelelo.
4. Kopa GP ya gago go go romela kwa go Mankge wa Neteweke yo o mo Bookelong jwa Neteweke.
5. Manaane a rona a ga jaana a dineteweke a teng mme a ka bonwa ka go leletsa lefelo la rona le le neelang thuso le tshegetso ka mogala mo 0860 104 117 kgotsa mo webosaeteng ya rona www.samwumed.org.

KGOKAGANYO YA TLHOKOMELO E SIAMETSE MALOKO A RONA, LE SEKEMA SA RONA.

Go bona tshedimosetso e ntsi etela:

www.samwumed.org / clinicalinfo@samwumed.org

Samwumed

@SAMWUMEDhealth

Samwumed



KGOKAGANYO YA TLHOKOMELO E SIAMETSE MALOKO A RONA LE SEKEMA.

SAMWUMED
Real Heritage. Real People. Real Health Care.

Ditokafatso le Diphetogo tsa 2024 tsa SAMWUMED

SAMWUMED e leka ka natla go go neela, jaaka leloko la rona, phitlhelelo ya tlhokomelo ya maemogodimo ya pholo, go go sireletsa gore o se ke wa itueleta le go dira gore ditshiamelo tsa gago di tseye sebakanyana.

SAMWUMED e fitlhelela maikemisetso ano jang?

Ka go oketsa phitlhelelo ya gago ya Dineteweke tse di go neelang tlhokomelo e e gaisang ya pholo mme di sa go duedise tuelotlaleletso. Neteweke ya rona ya Dingaka tse di Alafang Malwetse Otlhe ka Kakaretso (GP) e a gola, re na le Neteweke e ntsha ya Maokelo mme re tsena mo tumalanong ya semmuso le Neteweke ya Bomankge ka 2024. O ka dira gore ditshiamelo tsa gago di tseye sebakanyana ka go tlhopha Dingaka tse di Alafang Malwetse Otlhe ka Kakaretso (GP) tsa go fitlha go tse 2 go gokaganya tlhokomelo ya gago.

Ke goreng Kgokaganyo ya Tlhokomelo e le botlhokwa?

Go tlhopha GP e le nngwe go gokaganya tlhokomelo ya gago ya pholo go tokafatsa boleng jwa tlhokomelo e o e amogelang. Di-GP tse di tlhophilweng di ka tsaya ditshwetso tse di botoka tsa kalafi gonnes di na le hisetori ya kalafi ya gago ka bottalo le dipholo tsa gago tsa diteko. Ditshiamelo tsa gago di tlaa tsaya sebakanyana fa o bona GP e o e tlhophileng pele ga go bona Mankge gonnes e tlaa go romela kwa go Mankge yo o nepagetseng mme ga o kitla o tlhoka go boeletsa diteko.



Sekema se dira eng ka kgokaganyo ya tlhokomelo?

SAMWUMED e go kopa gore o tlhophe GP go gokaganya tlhokomelo ya gago mme e simolotsse tsamaiso ya ttlelelo ya thomelo go Mankge.



Dineteweke di tlaa tswela maloko mosola jang?

Dingaka tse di nnang karolo ya Dineteweke tsa rona tsa di-GP le tsa Bomankge di duedisa dielo tse re dumalaneng ka tsone tsa go bona ngaka. Ga o kitla o nna le tuelotlaleletso fa o bona GP ya Neteweke kgotsa Mankge wa Neteweke.



Tsamaiso ya Ttlelelo ya Thomelo go Mankge – e akaretsa eng?

SAMWUMED e tlhoka gore o bone GP e o e tlhophileng, pele ga o dira peelano le Mankge. Fa GP e o e tlhophileng e go romela kwa go Mankge, e tshwanetse go go neela lekwalo la thomelo le nomoro ya ttlelelo ya thomelo, tse a di bonang ka go leletsa mo 0861 112 666 le go tlhopha Boitlhophelo 5. Nomoro eno e amogelesega sebaka sa dikgwedi tse 3. O tshwanetse go itsise Mankge wa gago nomoro eno gore e kgone go tsenngwa mo tleleliming ya gagwe ya SAMWUMED. **SAMWUMED e itsisitse di-GP ka ga tsamaiso eno mme ga e kitla e duelela ditleleimi tsa Mankge tse di se nang nomoro ya ttlelelo ya thomelo.**